

**2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOLEDITSWENG YA ITSHETLELO:
SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 4: (KGWEDITHARO 1)**



KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
Ditekanyetso tsa tlhathobo ya motheo le kamogelo di dirwe mo malatsing a le mararo a ntlha, beke ya ntlha ya kgweditharo ya ntlha. Tshedimisetso e, tla bontsha tlaelo/mekhino e e ka nnang teng mo kitsong ya barutwana. Tshedimisetso e e bonweng e tla dirisetswa go rulaganyetsa dithuto le ditirwana				
1-2	<p>(TIRO YA MOLOMO) Reetsa setlhangwa sa tshedimisetso eleng posetara e e bapatsang tiragalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa dintlha tse di kgethegileng • Sekaseka tshedimisetso e e neilweng • A amanya tshedimisetso le botshelo jwa gagwe 	<p>Go buisa setlhangwa sa tshedimisetso sa ditshwantsho pono sekao tshate/lenaneothalo/mmapa wa dikakanyo, mmepe/ditshwantsho</p> <p>Pele ga puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele go lebilwe setlhogo le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa puiso jaaka go okola • Botsa le go araba dipotso tse maleba • Ranola le go buisana ka tshedimisetso go tswa mo ditshwantshong <p>Buisang ka setlhangwaponi se se nang le ditshwantsho sk: ditshate/mananeo/mmapa le mmapa wa tlhaloganyo/ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ranola tshedimisetso • Buisana ka lebaka la setlhangwa • Buisana ka puo e e dirisitsweng • Supa le go buisana ka kagego le diponagalo jaaka mebala, bogolo jwa ditshwantsho le mekwalo e e farologaneng (fonto) <p>Go buisetsa go tlhaloganya</p> <p>Pele ga puiso: buisana ka ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ranola/ tlhalosa tshedimisetso • Buisana ka maitlhomu a setlhangwa • Buisana ka puo le ponagalo jk mmala, fonto e e farologanyeng <p>Mekgwa ya go buisa</p> <p>Puisetso godimotlogela tsotlhe o buise/puiso -</p>	<p>Sobokanya diteng tsa setlhangwa sa tshedimisetso o itshegeditse ka letlhomiso setlhangwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlatsa mafoko a a tlogetsweng mo tshobokanyong e e kwadilweng kgotsa tshate/lenaneothalo/mmepe wa dikakanyo • Dirisa tlotlofoko e e maleba • Dirisa mafoko a mašwa a a maleba go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng <p>Ba dirisa letlhomiso la go kwala tshosobanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mang? • Eng? • Leng? • Kae? • Goreng? • Jang? <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</p> <p>Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelolepele/kgatelolepele ya barutwana</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko</p> <p>Mainagotlhe, mainatota, matlhalosi, matlhalodi, madiri,</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo</p> <p>Dipolelonolo, sekapolelo, dipotso, dipaka,</p> <p>Bokao jwa mafoko Tshwantshanyo, tshwantshiso, diane.</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso</p> <p>Letshwao la potso letshwao la potso, tiriso ya thanodi</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<p><i>kaelo ka ditlhopha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya patsana</i></p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakanyetso ya puisetso godimo</p> <p>Go buisa go ijesa monate</p> <p>Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le30</p>		
3-4	<p>(TIRO YA MOLOMO)</p> <p>Ba reetsa le go arabela nopolu go tswa mo patsaneng</p> <p>Ditirwana tsa matseno</p> <p>Ditirwana tsa matsenoponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelopele • Reetsa nopolu go tswa mo pading • Reetsa dikakanyokgolo le <p>dintlha tse di kgethegileng</p> <p>Tlhalosa ditiragalo</p> <p>Ditirwana tsa matsenoponelopele</p> <p>Go tlhopha molaetsa-mogolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhalosa ditiragalo sentle, ka tatelano ya tsona • Amanya le botshelo jwa gago <p>• Buisanang ka boleng jwa setso, botho le loago mo sethangweng</p> <p>o tsaya karolo mo puisanong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refosanang go bua • Tlhomama mo setlhogong • Botsa dipotso tse di maleba • Tshegetsa puisano • Tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go bontsha boutlwebotlhoko le tlotlo. 	<p>Buisa nopolu go tswa mo pading</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola, go tlodisa matlho, ponelopele ka setlhogo le go buisana ka morero/diteng <p>Tlotla/buisana ka baanelwa le maikutlo a tlhagisiwang ke sethangwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amanya ditiragalo/baanelwa le matshelo a bona <p>Go buisetsa go tlhaganya</p> <ul style="list-style-type: none"> • A dirisa ditogamaano tse di latelang Okola, o batla dintlha kgolo • Tlodisa matlho go batla dintlha tse di tshegetsang <p>Dirisa ditogamaano tse di latelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelopele • Dira dikamano <p>Thuto ya Dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisana ka kagego, tiriso ya puo le baamogedi • Supa pharologanyo magareng ga kgangkhuswe, bukatsatsi le lekwatshelo <p>• Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko</p> <p>Mekgwa ya go buisa:</p> <p><i>Puisetso godimol tlogela tsoitlhe o buise /puisio- kaelo ka ditlhopha/puisio kopanelo/puisio ka sebedi/puisio ka nosi ya patsana</i></p>	<p>Ba kwala sethalo sa moanelwamogolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ba dirisa letlhomeso • Pele ga go kwala - ba reetsa nopolu go tswa mo padding • Ba tlhopha diteng le maitlhomu a a maleba <p>Dirisa puo le kagego e e maleba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rulaganya dintlha ka tatelano • Dirisa thuta-puo, mopeleto, matshwao a puiso, dipopego tsa puo le melawana sentle <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng.</p> <p>Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelolepele/kgatelopele ya barutwana</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko</p> <p>Ditlhopha tsa maina, Mabotsi, maemeditho, thuanani, maetsi, malatlhelwa</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo</p> <p>Pakajaanong, pakafetileng, Pakatlang, thuanani sediri, thuanani sedirwa</p> <p>Bokao jwa mafoko</p> <p>Malatodi, makaelagongwe</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso</p> <p>Tlhakakgolo, khutlo, phegelwana, kgaoganyo ya mafoko, letshwao la potso, tiriso ya thanodi.</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakantso ya puisetso godimo Go buisetsa go ijesa monate Go buisa padi/padiso tsatsi lengwe le lengwe metsotso e le 30</p>		
<p>TLHATLHOBHO E E TLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO • Puisetsogodimo (Maduo: 20) Simolola ka tiro e mo kgweditharo 1 mme o e feleletse mo kgweditharo ya 2 fa o rekota maduos</p>				
5-6	<p>Reetsa kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirwana ya matseno Ponelopele Supa baanelwa Gakologelwa nthakgolo Ba araba dipotso tsa molomo <p>Ba tlotla kgang gape Ba latelana dintlha Ba neelana ka baanelwa sentle</p>	<p>Go buisa kgangkhutshwe Pele ga puiso: Ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa ditogamaano tsa go buisa: go dira ponelopele le go dirisa medumo ya ditlhaka le metlhala ya tirisso Go buisana ka tlotlofoko e ntšhwa go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng Go supa le go tshwaela ka baneelwa Neela le go thaloso maikutlo a gago ka ga setlhangwa <p>Go buisetsa go tthaloganyas Dirisa thanodi Dirisa ditogamaano tsa go buisa, ponelopele ka setlhogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> go okola go tlovisa matlho go batla dintlha tse tshegetsang dira ponelopele ba ipopela bokao ka mafoko le ditshwantsho Sekaseka go go godisa go tthaloganya <p>Dirisa ditogamaano tsa go tthaloganya setlhangwa</p>	<p>Ba kwala kgang e e ikaegileng ka maitemogelo a bona</p> <ul style="list-style-type: none"> Ba tlhopha setlhogo se se maleba Ba dirisa letlhomese le le maleba Tsenyeletsa baanelwa Dirisa dipopego tsa puo, mopeleto le matshwao a puo a a maleba Dirisa tlotlofoko e e farologaneg, e tsamaisana le setlhogo. Ba dira thanodi <p>Dirisa dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go thotlha diphoso le Go tlhagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tsewelelopele/kgateloapele ya barutwana</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko mainagotlhe, mainatota, bongwe le bontsi, maigoboka maina a a senang bongwe le bontsi jaaka: metsi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo dipolelonolo Mopeleto le</p> <p>Matshwao a puiso khutlo, ditlhakagolo le ditlhakanye</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Ipopete bokao jwa setshwantsho • Amanyana tshedimosetso • Dira dikamano • Ponelopele • Ipopete bokao <p>Thuto ya dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa le go tshwaela ka baanelwa • Ba tlhafisa le go tlhalosa maikutlo a bone ka sethangwa <p><i>Puisetso godimo/tlogela tsotlhe o buise/puiso-kaelo ka ditlhopho/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya patsana</i></p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakantso ya puisetso godimo</p> <p>Go buisetsa go ijesa monate</p> <p>Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le 30</p>		
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 2: GO KWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • TLHAMO (Maduo: 20) • Tlhaloso/kanelo (3 ditemana) • Mo tsamaong ya kgweditharo 				

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8	<p>(TIRO YA MOLOMO) Go reetsa le go buisana ka resipe</p> <p>Ditirwana tsa matseno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele • Gakologelwa tsamaiso • Supa diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo • Neela ditaelo tse di tlhamaletseng, sekao, ka mokgwa o samentšhise e dirwang ka teng • Dira dintlha le go dirisa ditaelo tse di buisitsweng • Botsa dipotso go bona tlhaloso 	<p>Buisa resipe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelepele go tswa mo setlhogong le ditshwantshong • Dirisa ditogamaano tsa puiso: ponelepele, methala ya tiriso • Buisanang ka dintlha tse di kgethegileng tsa sethangwa • Buisanang ka tatelano ya ditaelo <p>Go buisetsa go tshaloganya</p> <p>Dirisa ditogamaano tse di latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlodisa matlho go batla dintlha tse di tshetsang • Okola, o batla dintlha kgolo <p>Dirisa ditogamaano tsa go tshaloganya sethangwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele • Ipopele bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho <p>Dira dikamano</p> <p><i>Puisetso godimoltlogela tsothle o buise/puiso-kaelo ka ditlhopho/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya patsana</i></p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakantso ya puisetso godimo</p> <p>Go buisetsa go ijesa monate</p> <p>Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le 30</p>	<p>Kwala ditaelo: o dira jang kopi ya tee/mogodungwana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwala lenaane la dilwana le ditswaki • Dirisa dintlha tse di kgethegileng tse di maleba • Dirisa tatelano e e nepagetseng • Dirisa modirisotaelo wa lediri • Dirisa popego le kagego e e nepagetseng • Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go kwala ditlhagisa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</p> <p>Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelolepele/kgatelopele ya barutwana</p>	<p>Dira ka mafoko</p> <p>Maemedi tota, makopanyi</p> <p>Dira ka dipolelo</p> <p>Sediri, sedirwa, letiro, mediriso ya lediri</p> <p>Bokao jwa mafoko</p> <p>maadingwa</p>
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMANG TIRO 3: TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo: 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dithangwa tse di buisiwang/tse di sa buisiweng (Maduo: 15) • Setshwanopono (Maduo: 10) <p>Dipopego tsa Puo le Melawana (Maduo: 15)</p> <p>Ditirwana tsa tiro e, ga di tlhokagale gore di kwalwe ka nako e le nngwe</p>				

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
9-10	<p>(TIRO YA MOLOMO) Tsaya karolo mo puisanong ya setlhopha</p> <ul style="list-style-type: none"> Refosanang ka go buisana mo setlhopheng Tlhomama mo setlhogong Botsa dipotso tse di maleba <p>Ikatiso ya go reetsa le go bua (Tlhopha tirwana e le nngwe ka letsatsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Diragatsa leboko, pina Tshameka motshameko wa puo o o bonolo Neela le go latela ditaello/dikaello tse di bonolo Bega dikgang tsa gago Tlotla ka kgang e o e utlwileng/e o e buisitseng 	<p>Puiso ya posetara kgotsa kitsiso Pele ga puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ponelopele go tswa mosetlhogong le ditshwantsho/ didiriswa tsa pono Buisanang ka diteng tsa sethangwa Supa tshedimosetso e e maleba Dirisa ditogamaano tsa puiso: okola go bona ntlhakakaretso/ntlhakgolo, tlodisa matlho go bona dintlha tse di totobetseng/kgethegileng, Buisa sethangwaponono sa tshedimosetso, seka, mmepe Supa ka mo sethangwa se rulagantsweng ka teng jk mmala, bogolo jwa fonto le mokwalo o o farologaneng Ranola ditlhangwaponono <p>Ikatiso ya go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisetsa godimo ka kapodiso e e maleba, segalo le lebelo tse maleba <p><i>Puisetso godimo/tlogela tsothe o buise/puiso-kaelo ka ditlhopha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya patsana</i></p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakantso ya puisetso godimo Go buisetsa go ijesa monate Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le 30</p>	<p>Thala/bopa posetara e e bapatsang tiragalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopha tshedimosetso e e maleba le maitlomo le baamogedi Dirisa kagego e e maleba. Dirisa diponagalo tse di maleba, jk. mebala, fonto e e farologaneng <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala Go kwala ditlhagisa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go thotlha diphoso le Go thagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</p> <p>Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelopele/kgatelopele ya barutwana.</p>	<p>Bokao jwa mafoko Lefoko le le emelang polelwamna</p> <p>Dira ka dipolelo Tshwantshanyo, tshwantshiso, Diane.</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso le mopeleto: letshwao la potso letshwao la potso, tiriso ya thanodi, Letshwao la tsiboso, dikhutlwana, ditlhakakgolo</p> <p>Kgato ya go dira ka mafoko</p>

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG (TEKANYETSO YA GO ITHUTA)			
<p>DITIRWANA TSA GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneg tsa go Reetsa le go Bua 	<p>DITIRWANA TSA GO BUISA LE GO LEBELELA</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditirwana tsa puisetso – godimo Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya puiso Ditirwana tsa dikwalo tse di itshetlhegileng/ikaegilleng mo ditlhangweng/dikwalo di le 3, mo tsamaong ya dikgwedi di le thataro [semesetara] 	<p>DITIRWANA TSA GO KWALA LE GO TLHAGISA</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Tshobokanyo Boithamedi Ditlhangwa tsa Tiriso 	<p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologanyeng tsa dipopego tsa Puo le Melawana di amane/itshetlege ka mofuta wa setlhangwa
MOPHATO 4 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 1			
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1: TIRO YA MOLOMO: PUISETSO GODIMO (maduo 20) ELA TLHOKO: Tiro 1, e simolola kwa kgweditharo ya 1 e felela mo kgweditharo ya 2 fa maduo rekotiwa</p>	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 2: GO KWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> TLHAMO (maduo 20) Tlhaloso/kanelo (3 ditemana) Mo tsamaong ya kgweditharo 	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO TA DITLHANGWA (MADUO: 40) TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo: 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhangwa tse di buisiwang/tse di sa buisiweng (Maduo: 15) Setlhangwaponono (Maduo: 10) Dipopego tsa puo le melawana (Maduo: 15) 	

**2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:
SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 4: (KGWEDITHARO 2)**

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>(TIRO YA MOLOMO) Reetsa leboko/pina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno • Ponelepele • Gopola dintlhakgolo • Buisanang ka thitokgang • Amanyane le maitemogelo a gago • Supa morumo le morethetho/moribo • Tlhalosa maikutlo jaaka a tlhotlheleditswe ka leboko • Diragatsa pina/mola o o tlhophilweng 	<p>Buisa leboko/pina/limerick Thuto ya dikwalo</p> <p>Buisanang ka dintlhakgolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhalosa maikutlo jaaka a tlhotlheleditswe ke pina/leboko • Supa moribo/morethetho le morumo le tiro/tlhotlheletso ya tsona • Aroganya mafoko ka dinoko go tshaloganya moribo/morethetho <p>Dirisa ditogamaano tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ipopela setshwantsho • Dira dikamano • Ponelepele • Go ipopela bokao <p>Dirisa ditogamaano tsa puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha le • Go tlodisa matlho • Ponelepele • Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang <p>Mekgwa ya go buisa</p> <p><i>Puisetso godimotlogela tsotlhe o buise/puiso - kaelo ka ditlhophapha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya leboko/pina</i></p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakantso ya puisetso godimo</p> <p>Go buisa go ijesa monate</p> <p>Go buisa padi/padiso lletsatsi lengwe le lengwe metsotso e le30</p>	<p>Go kwala leboko le le bonolo/pina/limerick</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophang diteng tse di maleba • Dirisa popego le kagego tse di maleba • Rulaganya le go kwala sethangwa sa ntlha le go boeletsa pina • Dirisa moribo/morethetho le morumo o o maleba • Dirisa kitso ya dinoko go bopa moribo wa sethangwa • Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala • Go kwala ditlhagisa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng.</p> <p>Dirisa thanodi go nonofisa tlhotlofoko le mopeleto. (Thala/tiriso ya mfoko mo polelong/ tlhaloso ya kgotsa bokao jwa</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelolepele/kgatelolepe ya barutwana</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko</p> <p>mainakgopolo, maina a dilo, mainatswako, maemedi, masupi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: dipolelonolo</p> <p>Bokao jwa mafoko</p> <p>morumo, maadingwa, mothofatso, poeletso modumo, tshwantshanyo, tshwantshiso</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso</p> <p>khutlo, phegelwana, dinoko tsa mafoko, letshwao la tsiboso</p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p>(TIRO YA MOLOMO) Matseno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele <p>Reeletsa dintlha tse di totobetseng</p> <p>Tsaya karolo mo phaposing borutelong [Morutabana a etelele puisano pele]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka mosola wa tshedimose tso • Golaganya tshedimose tso le botshelo jwa gago • Buisana ka ditlamorago/seabe mo bathing [batho ba amega jang] • Tshwantshanya/bapisa maemo mo mafelong a a farologaneng, bontsha boyo (lefelo) bo o bo ratang ka mabaka. • Tshegetsa dikakanyo tsa gago ka mabaka • Supa diponagalo tsa dipegelo tsa maemo a bosa: reji setara le mofuta wa puo e e dirisitsweng • Dirisa ditogamaano tsa tirisano mmogo tsa go tshaeletsana sentle mo maemong a ditlhophha <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lomaganya tshedimose tso le botshelo jwa gago • Buisanang ka ditlamorago tse di kgonagalang mo bathong • Tshwantshanya/bapisa maemo mo mafelong a a farologaneng, bontsha boyo (lefelo) bo o bo ratang ka mabaka • Tsaya karolo mo dipuisanong, le go emelela kakanyo ya gago • Supa diponagalo tsa dipegelo tsa maemo a bosa: reji setara le mofuta wa puo e e dirisitsweng 	<p>Buisa pegelo ya maemo a bosa/ tshata/lenaane/mmepe Pele ga puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola setlhangwa go bona kgopolokakaretso tlo disa matlho go bona dintlha tse di totobetseng • Supa ka mo setlhangwa se rulagantsweng ka gona • Tlhaola le go tlhalosa go tshwana le go farologana • Buisa setlhangwaponso sa tshedimose tso sekao: mmepe <p>Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko</p> <p>Mekgwa ya go buisa Puisetso godimo/tlogela tsotlhe o buise/puiso - kaelo ka ditlhophha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya pegelo</p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakanyetso ya puisetso godimo Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le 30</p>	<p>Sobokanya setlhangwa sa maemo a bosa/tshate ka go</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlatsa mafoko a a tlogetsweng mo tshobokanyong e e kwadilweng kgotsa tshate/lenaneothalo/mmepe wa dikakanyo • Dirisa tlotlofoko e e maleba • Dirisa mafoko a mašwa a a maleba go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng <p>Ba dirisa lethomeso la go kwala tshosobanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mang? • Eng? • Leng? • Kae? • Goreng? • Jang? <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetso tiro/pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, • boeletsa, • Go tseleganya, • Go tlotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tsewelelopele/kgatelo pele ya barutwana</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko Lediri, ledirilefetedi, ledirilefeledi, thuanyi, matlhalosi, mediriso ya lediri</p> <p>Bokao jwa mafoko Sediri, sedirwa thuanyi, mathusamadiri, pakatlang, pakafetileng,</p> <p>Bokao jwa mafoko Diane le maele, dithamalakwane</p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<ul style="list-style-type: none"> Dirisa ditogamaano tsa tirisano mmogo tsa go tshaeletsana sentle mo maemong a ditlhophha Ranola le go buisana ka ditlhangwapono tse di marara thata <p>Reetsa tshaloso ya sengwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Supa se se tshalosiwang sentle y Dirisa mafoko a a tshwanelang se se tshalosiwang Dirisa mafoko a mašwa Dirisa matshalosi 			
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: (Tiro ya molomo)</p> <p>TIRO 1: Puisetsogodimo (Maduo: 20)</p> <p>Tiro e, ke tsweletso go tloga kwa kgweditharo ya 1. E tla konosedwa le go rekotiwa mo kgweditharo ya 2</p>				
5-6	<p>(TIRO YA MOLOMO)</p> <p>Go reetsa terama</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tsa matseno Ponelopele Reetsa le go amana mmuisano/dipotsotherisano le maitemogelo a gago. Supa dintlha tse di totobetseng/kgethegileng Boeletsa pono ya terama ka go tlotla tatelanao ya ditragalo Neela maina a badiragatsi ka nepagalo Tlhalosa dikakanyo le maikutlo ka ga setlhangwa Dirisa popego ya puo e e nepagetseng <p>Etsisa modiragatsi mo patsaneng e e tlhophilweng mo kgweditharo ya 1</p>	<p>Buisa mmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso: Ponelopele go tswa mo stlhogong le ditshwantsho Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola setlhangwa go bona kgopolokakaretso tlodisa matlho, ponelopele, go bona dintlha tse di totobetseng, Supa ka mo setlhangwa se rulagantsweng ka gona Tlhaola le go tlhalosa go tswana le go farologana Buisa setlhangwapono sa tshedimosetso sk: mmepe Buisanang ka tlotlofoko e nstlha le go e tlhaloganya Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko <p>Thuto ya dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Supa le go tshwaela ka poloto 	<p>Kwala setlhangwa sa dipotsotherisano</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhophha diteng tse di maleba Dirisa foreimi/letlhomeso Dirisa puo-sebui.mo mmuisanono Atolosa dipolelo ka go tsenyeletsa matlhalosi le matlhaodi Dirisa tlotlofoko mainatota, makopanyi le dipolelwana Dirisa mopeleto, matshwao a puo le tirisano ya puo e e maleba Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le Go tlhagisa <p>Kwala tshekatsheko ya buka/setlhangwa [patsana] mo kgweditharong 1</p>	<p>Dira ka mafoko</p> <p>Madiri mafeledi, maetsi le malatlhelwa, kgaoganyo ya mafoko</p> <p>Bokao jwa mafoko</p> <p>Diane le maele,</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso</p> <p>Phegelwana, khutlwana, letshwao latsiboso, ditsejwana, khutlokhutlo</p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<ul style="list-style-type: none"> • Neela mabaka a tiragatso • Supa le buisana ka boleng jo sethangwa se bo tlhagisang • Tlhagisa maikutlo a a tliwang ke sethangwa <p>Go buisetsa go thaloganya Dirisa ditogamaano tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ipopela setshwantsho • Dira dikamano • Dira Ponelepele • Botsa dipotso <p>Mekgwa ya puiso: <i>Puisetso godimotlogela tsotlhe o buise/puiso-kaelo ka ditlhophapha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya mmmuisano</i></p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakantso ya puisetso godimo</p> <p>Go buisetsa go ijesa monate Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le 30</p>	<p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tsewelelopele/kgateloapele ya barutwana</p>	
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENGI TIRO 4: Sethangwa sa Tirisano (E kwalwa pele ga teko ya Seetibosigo e e lekanyediwang kwa sekolong)</p>				
7-8	<p>(TIRO YA MOLOMO) Go reetsa le go tseweletsa ditaello, sekao: ditaello/melwana/melao ya pabalesego/go tlhapa diatla/ melawana kgotsa ditaello tsa go dira sengwe</p> <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele • Gakologelwa tsamaiso • Supa diponagalo tsa sethangwa sa ditaello • Tlhokomela ditlhogo tse di bothokwa 	<p>Go buisa sethangwa sa ditaello, s.k: ditaello/melwana/melao ya pabalesego/go tlhapa diatla/melawana kgotsa ditaello tsa go dira sengwe</p> <p>Pele ga puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele go tswa mo setlhogong le ditshwantshong • Dirisa ditogamaano tsa puiso: ponelepele, methala ya tiriso • Buisanang ka dintlha tse di kgethegileng tsa sethangwa • Buisanang ka tatelano ya ditaello 	<p>Kwala tlhomo e e tlhalosang bothokwa jwa go sala ditaello/dikaello morago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophapha diteng tse di maleba le setlhogo • Dirisa popego e e maleba jaaka foreimi/lethomeso • Rulaganya tshedimosetso e e • kgodisang • Dirisa setlhogo le dipolelo tse di tshegetsang go bopa ditlhango tse di • lomaganeng • Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a a maleba 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko Madirimathusi, mafeledi, mafetedi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo Pakatlhang, pakatlhang-tsewedi, molokololo wa polelonolo</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso Tiriso ya thanodi le go itlhamela thanodi</p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<ul style="list-style-type: none"> • Neela ditaelo tse di tlhamaletseng, sekao; mokgwa o samentšhise e dirwang ka gona • Dira dintlha le go dirisa ditaelo tse di buisitsweng • Go botsa dipotso go bona tlhaloso • Tshwaela ka ga go tlhaloganyega ga ditaelo • Go reetsa le go neela dikaelo • Reeletsa go bona dintlha tse di kgethegileng • Dirisa dintlha ka nepagalo • Dirisa popego ya puo ka nepagalo • Ikatisetse go reetsa le go bua (Tlhopho e le nngwe go ikatisa) • Tsibogela ditaelo ka tlhamalalo • Neela le go latela ditaelo/dikaelo tse di bonolo 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko <p>Mekgwa ya puiso <i>Puisetso godimol/tlogela tsotlhe o buise/ puiso-kaelo ka ditlhopho/puiso kopanelo/ puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya patsana</i></p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakantso ya puisetso godimo</p> <p>Go buisetsa go ijesa monate Go buisa padi/ padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le 30</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tlhagisa tiro e e phepa o dirisa • ditlhogo, diphatla tsa ditlhangwa • (sekgala) <p>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dikgato tsa go kwala <p>Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go kwala dikwalo tsa nthla, • Go boeletsa, • Go tseleganya, • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</p> <p>Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelelopele/kgatelopele ya barutwana</p>	
9-10	<p>Tiro Tiro 5 DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKONG E E TLHOMAMENG (Tsibogelo ya ditlhangwa maduo a le 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Setlhangwa tekathaloganyo se se buisiwang/se se sa buisitsweng (Maduo: 5) • Potso 2: Tekathaloganyo ka ga setshwantsho pono (Maduo: 10) • Potso 3: Go kwala tshobokanyo (Maduo: 5) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana (Maduo: 10) 			

DITIRWANA TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG (TEKANYETSO YA GO ITHUTA)

<p>Ditirwana tsa go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua 	<p>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa puiso • Ditirwana tsa go buisetsa kwa godimo • Ditirwana tsa tekathaloganyo ya puiso • Ditirwana tsa dikwalo go tswa dikwalweng/ditlhannngweng/dibuka tse tharo mo kgweditharo tse pedi <p><i>Mo semesetareng</i></p>	<p>Ditirwana tsa go kwala le go tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go kwala ka ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Tiro ya boitlhamedi 	<p>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana
--	---	---	--

MOPHATO 4: TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG KGWEDITHARO 2

<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1: Puisetso godimo (Tiro e, ke tswaletso go tloga kwa kgweditharo ya 1. E tla konosediwa le go rekotiwa mo kgweditharo ya 2.)</p>	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4: GO KWALA <ul style="list-style-type: none"> • Setlhangwa sa tirisano: (Maduo: 10) (E kwalwa pele ga teko e e laolwang.)</p>	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5: Tsibogelo ya ditlhangwa (Maduo: 40) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Setlhangwa tekathaloganyo se se buisiwang/se se sa buisiweng (Maduo: 15) • Potso 2: Tekathaloganyo ka ga setshwantshopono (Maduo: 10) • Potso 3: Go kwala tshobokanyo (Maduo: 5) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana (Maduo: 10) </p>
---	---	---

**2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:
SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 4: (KGWEDITHARO 3)**

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>(TIRO YA MOLOMO) Go reetsa le go buisana kgang e e senang ya nnete/boammaaruri, (leinane/dikinane/dinoolwane) Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele ka ga sethangwa • Tlhaola poloto, maitshetlego le baanelwa • Tsaya karolo mo dipuisanong, go emelela kakanyo ya • Buisana ka molaetsa mogolo • Araba dipotso ka molomo <p>Barutwana ba begela ka kgang e e senang boammaaruri/nnete (leinane/dikinane/dinoolwane)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neela ditiragalo ka tatelano • Neela maina a baanelwa • Tsibogela dikakanyo le maikutlo a a siameng/tshisimogo ka thitokgang/baanelwa/molaetsa/maitshetlego jj. 	<p>Go buisa leinane/dikinane dinoolwane Pele ga puiso Ponelepele go tswa mo sethogong le ditshwantshong</p> <p>Barutwana ba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditogamaano tsa puiso • Dirisa ditogamaano tsa puiso go dira ponelepele • A dirisa malepa a kitso le go thaloganya sethangwa • Buisana ka molaetsa/wa kgang • Farologanya fa gare ga ditiragalo tse e leng tsa nnete le tse e seng tsa nnete • Tsibogela dikakanyo le maikutlo ka sethangwa <p>Mekgwa ya go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisetso godimo/tlogela tsotlhe o buise • Puiso-kaelo ka dithopha/ • Puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya leinane/dikinane, dinoolwane Go buisa go ijesa monate <p>Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le30 Lebelela sethangwa se se buisitsweng ka nosi Tsaya karolo mo dipuisanong, go emelela kakanyo ya gago</p>	<p>Go kwala leinane/dikinane Dinoolwane o dirisa lethomeso la go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa lethomeso la go kwala kgotsa polelotseno/tshimologo mo go tlhokalang • Kwala kgang a latelanya ditiragalo • Dirisa tlotlofoko e e farologanyeng • Kwala ditiragalo ka pakapheti <p>Tlotlofoko ya bong Kwala mafoko le bokao jwa ona mo tlotlofokong ya bong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo o dirisa mafoko le dithaloso go supa bokao, jj. • Kgomaretsa tlotlofoko e ntšha mo leboteng 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko setlhogo, kutu le mogatlana pakapheti, maetsi, malatlhelwa, makopanyi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo Polelonolo, polelotswako, ditemana</p> <p>Bokao jwa mafoko Maele, diane, thuto (go tswa mo sethangweng, medumopuo</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto Khutlo, phegelo, phegelwana ditlhakakgolo, ditsejwana</p>
3-4	<p>Reetsa le go tsaya karolo mo puisanong ya porojeke ya boithlamedi a ikaegile ka dikwalo/ditlhangwa (s.k.</p>	<p>Buisa go batla tshedimosetso go tswa mo setlhangweng/lekwalong le le tlhophilweng.</p>	<p>Dirisa mefuta e e farologanyeng ya dithalo thulaganyo tlatsa tlatsadiphithlelo tsa patlisiso ya porojeke ya boithlamedi</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko Matlhaodi, matlhalosi Kgato ya go dira ka dipolelo:</p>

KGWEDITHARO 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p>POROJEKE KGATO 1 PATLISISO</p>	<p>Poko/Terama/Kgangkhutswe/ Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka tsamao le nako ya porojeke Buisanang ka go bopa potso/setlhogo le se kgweetsang/tsamaisang Bua ka bothokwa jwa metswedi ya dipatlisiso le dithusathuto Buisana ka mosola Netefatsa go kwala dintlha Tihalosa bothokwa jwa neela metswedi le tsa botshelo jwa mokwadi <i>le lenaane la dibuka</i> Tihalosa dintlha tsa go tlhola go lekanyetsa le dikaelo tsa rubiriki/lenaneo la go lekanyetsa. <p>Baithuti ba</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgaogana ka ditlhophadi/ka nosi Kokoanya tshedimosetso ya patlisiso Ba abelana megopolo, dikakanyo le go tsaya karolo mo dipuisanong Ba dira tsa botshelo jwa mokwadi Ba nna le rekoto ya tswelolepele ya porojeke (Faele ya Bopaki) 	<p>(S.k. go lebeletswe dikwalo/ditlhagwa (s.k. Poko/Terama/Kgangkhutswe) Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> Neela dithusathuto tsa patlisiso Rotloetsa barutwana go oketsa dithusathuto mo go tse di tlametsweng Boeletsa setlhagwa go godisa go tlhaloganya Tlotla ka seabe sa diponagalo/dikarolo tsa Tlotla ka seabe sa matlhale a ditshwanopono mo dikwalong (Poko, Terama/kgangkhutswe <p>Barutwana ba</p> <p>Dirisa ditogamaano tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> go okola le go tloetisa matlho go ntsha kakanyokgokolo le tse di e tshetsang supa mokgwa o setlhagwa se rulagantsweng ka ona bapisa pharologano le go tshwana ga mafelo a a farologaneng <p>Buisa setlhagwapono sa tshedimosetso sekao: mmepe,</p> <ul style="list-style-type: none"> Kwala dintlha ka mafoko a gago go ipaakanyetsa Kgato 2: Go Kwala 	<p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> Bontsha matlhomeso/dithusathuto tse di tshetsang mofuta wa kuno/phitlhelelo e e tshwanetseng go fithelelwa (S.k. mmapa wa tlhologanyo, tshate ya ditatelano, thalo [<i>Venn diagram</i>]) Gatelela bothokwa jwa le lokwalo Totobatsa/Gatelela dintlha le ditlhaalso/ponagalo tsa rubiriki/lenaleo la go tlhola Gopotsa barutwana go tlhoma mogopolo mo go arabeng dipotso/setlhogo <p>Barutwana ba</p> <ul style="list-style-type: none"> Barutwana ba lebelela tsamao ya patlisiso Arabela potso/setlhogo se se kgweetsang/tsamaisang ka go tlhophatshedimosetso bothokwa go tswa metsweding ya dipatlisiso le dithusathuto Netefatsa go kwala dintlha ka mafoko a gago go ipaakanyetsa Kgato 2: Go Kwala Dirisa letlhomeso la go kwala (fa le tlametswe) Dirisa melawana ya puo e e amanang le tshetsheko ya dikwalo 	<p>Polelotswako</p> <p>Matshwao a puo</p> <p>Khutlo, phegelo, phegelwana</p> <p>Bokao jwa mafoko</p> <p>Lefoko le lengwe mo boemong jwa polelwana</p> <p>Kgodiso ya Dipopego Tsa Puo Le Melawana tse di amanang le patlisiso ya ditlhagwa tsa dikwalo go lebeletswe: (Poko/Naane – padi/Terama/Kgangkhutswe</p> <ul style="list-style-type: none"> Thulaganyo ya diphitlhelelo tsa porojeke. (S.k. mmapa wa tlhologanyo, tshate ya ditatelano, thalo [<i>Venn diagram</i>],) Go tlhokega ga tshedimosetso Dirisa tlotlofoko e e malebana le prrojeke
	<p>TSIBOGO YA MORUTABANA</p> <p>Pororeke e diragadiwa mo tshetshetshong ya dibeke tse pedi.</p> <p>Bopaki/ bošupi jwa ditirwana le tsamao, di tsenywe/bewe dibukatiro/faele/faele ya bopaki.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bontsha gore patlisiso e dirwa jang. 'ke a dira, re a dira, o a dira, bothokwa jwa <i>bibliokerafi</i> . 		<ul style="list-style-type: none"> Diphitlhelelo tsa Patlisiso di arabele potso/setlhogo Tsepamisa mogopolo mo go kagegong ya go kwala metswedi, Tekanyetso Kgato 1: Patlisiso o dirisa rubiriki/lenaneo la go tlhola le go neela barutwana pegelo <p>Ditirwana tsotlhe di diragala mo phaposing, ka dikaelo tsa morutabana Tekanyetso go ithuta, e nne e e tswelolang di</p>	

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6 GO KWALA	<p>Ditogamaano tsa go Reetsa le go Bua. go lebeletswe dikwalo/ditlhangwa (s.k. Poko/Naane/Terama/Kgangkhutswe (TIRO YA MOLOMO)</p> <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umaka/boeletsa potso/setlhogo, mo porojeke e lebisitseng teng • Buisana ka dikarolo le diponagalo tsa setlhangwa • Netefatsa gore baithuti botlhe ba siame/kgona go ka simolola Kgato 2: Go Kwala • Buisana le barutwana ka go rulaganya mokwalo wa bone, ba dirisa dipaptlisiso tse ba di fitlheletseng • Buisana ka dikgato tsa go kwala • Naya ditaelo tsa tirwana ya go kwala • Buisana ka letlhomeso la go tirwana e e tshwanetseng go bontshiwa ka go kwala (Tlhamo/Pegelo/Postara, jj.) <p>Barutwana ba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nna le seabe mo dipuisanong • Tlhaloganya gore go lebeletswe eng mabapi le setlhogong/dipotso tse bodiwang 	<p>Ditogamaano tsa Go Buisa Le Go Lebelela – thusa barutwana go tlhaloganya rubiriki le ditlhokego tsa tekanyetso ya go kwala Porojeke ya boitlhamedi.sk:</p> <p>Ditirwana tsa matseno umaka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neela tatelano ya ditiragalo • Kaela barutwana go buisa le go dirisa dintlha tsa patlisiso. • Buisa le go tlotla ka rubiriki • Tlhatlhamolola dikelo le ditlhalosi mo rubiriking <p>Barutwana ba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisa setlhangwa se se tlhophilweng. Buisa le tlhaloganya rubiriki • Buisa le tlhaloganya letlhomeso la go kwala • Supa melawana ya puo e e rileng go tswa mo 	<p>Kwala/thala/bopa ntlha e e tlhophilweng mo setlhogong</p> <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naya barutwana letlhomeso la go kwala. Mme o ba bontshe/kaele <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diphoso le • Buisana ka dikarolo/diponagalo tse di riling tsa dikwalo tse di tlhophilweng <p>Barutwana ba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa letlhomeso la go kwala (Fa go tlhokagala) • Kwala setlhangwa sa ntlha • Go tlotlha diphoso, le • Kwala le go thagisa setlhangwa sa bofelo 	<p>Natlafatso/tiisetso ya Dipopego Tsa Puo Le Melawana tse di rutilweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Kgato ya go dira ka mafoko Kutu, ditlhogo, megatlana</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo Polelonolo, polelotswako Dipopego le kagego e e nepagetseng</p> <p>Matshwao a puo le Tlotlofoko mo tirisong e maleba mopeleto Khutlokhutlo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matshwao le mopeleto • Dintlhakgolo le tse di tshegetsang • Ditemana/melawana ya ditshwantso • Tatelano e e nepagetseng ya ditemana go netefatsa tomagano • Melawana ya puo e e maleba/tlhokegang go ya ka setlhangwa
		<p>TSIBOGO YA MORUTABANA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pororeke e diragadiwa mo tshekong ya beke tse pedi • Tsepamisa mogopolo mo go kagegong ya go kwala metswedi • Tlhatlhoba/lekanyetsa Kgato 2: Go Kwala; ka go dirisa rubiriki le naya barutwana dipholo ka phitlhelelo ya bona • Morutwana mongwe le mongwe a ikwalele tirwana e, mme e tla lekanyediwa ka rubiriki 	<ul style="list-style-type: none"> • Tsepamisa mogopolo mo go kagegong ya go kwala metswedi, Diphitlheleo tsa Patlisiso di arabele potso/setlhogo • Tekanyetso Kgato 1: Patlisiso o dirisa rubiriki/lenaneo la go tlhola le go neela barutwana pegelo • Ditirwana tsotlhe di diragala mo phaposeng, ka dikaelo tsa morutabana • Tekanyetso ya go ithuta, e nne e e tseletsang dipatlisiso 	

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
KGATO 3 TLHAGISO YA POROKEKE KA MOLOMO	<p>ELA TLHOKO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsotlhe di tshwanetse go diragalela mo phaposing borutelo, ka kaelo/thuso ya morutabana • Tlhagiso ka molomo e ka dirwa ka ditsela tse di latelang, bobedi/setlhopha mme ngwana mongwe le mongwe o tla tshwaiwa a le esi/nosi ka rubiriki e e kwa thoko <p>E tshwanetse go nna maleba go sethangwa se se tlhophilweng (S.k. Poko/Padi/Terama/Kgangkhutswe)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Sekao: Terama e ka diragatsa motshameko; Poko: poko Moithuti mongwe le mongwe a kwale tiro ya gagwe e e lekanyediwang ka rubiriki • Ipaakanyetso ya tlhagiso ya Tiro ya Molomo e tshwanetse go simolola ka Kgweditharo 3 le go tsweletswa ka Kgweditharo 4 fa e rekotiwa le go begiwa <p>Tekanyetso ya go lthuta e tshwanetse go nna e e tswelelang</p>	
7-8	<p>(TIRO YA MOLOMO) Go reetsa leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha segalo le tlhagiso e e maleba le diteng le setaele sa leboko • Dirisa kgatelelo ya modumo le puo ya sefatlhego • Dirisa puo ya mmele mo go maleba, kemo le dikgono tsa tlhagiso, sekao tekatekanyo ya lebelo/morethetho, modumo le lebelo • Dirisa kgatelelo ya segalo e e maleba • Reetsa leboko/maboko mme o tlatse tirwana ya tekathaloganyo ya go reetsa. <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelopele • Bontsha kgatlhego le go tsibogela tlhotlheletso ya medumo e e sosolotsiweng ke leboko • Supa/thaola mowa o o renang mo lebokong/maikutlo <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka kakanyokgolo/thitokgang ya leboko • Le amanye le maitemogelo a gago • Supa/thaola morumo, moribo/morethetho 	<p>Buisa leboko/maboko o arabe tekathaloganyo ya go buisa</p> <p>Ditirwana tsa matseno: Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</p> <p>Barutwana ba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa/thaola morumo, moribo/morethetho • Kgaoganyana mafoko ka dinoko • Tlhagisa maikutlo a a tlhotlheleditsweng ke leboko <p>Mekgwa ya go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisetso godimo/tlogela tsotlhe o buise • puiso- kaelo ka ditlhopha • puiso kopanelo • puiso ka sebedi • puiso ka nosi ya papatso <p>Go buisetsa go ijesa monate</p> <p>Go buisa padi/padiso/ppapatso tsatsi lengwe le lengwe metsotso e le 30</p> <p>Lebelela sethangwa se se buisitsweng ka nosi</p> <p>Se amanye le botshelo</p>	<p>Kwala dipolelo tse naleng morumo Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa le go bontsha – ka moo mafoko a rumang; ka go refosa tiriso ya medumo mo lefokong/mafokong • Dirisa puo ya boithamededi go thalosa kgotsa go botsa dipotso. • Lemoga, ditlhaka le gore di tsamaelana le medumo ya teng. <p>Barutwana ba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwala dipolelo ka bobedi, tsa bolelele jo bo lekanang mme di ruma • Dirisa morumo le moribo o o nepagetseng <p>Dirisa kitso ya dinoko go bopa morumo le mosribo</p> <p>Thanodi ya Bong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwalamafoko le bokao jwa ona mo thanoding. • Dirisa dithalo/ dipolelo go bontsha bokao jwa mafoko le thaloso ya teng. • Kwala tlotlofoko e ntšhwa mo leboteng 	<p>Dira ka mafoko Makopanyi</p> <p>Dira ka dipolelo Polelwana, polelonolo</p> <p>Bokao jwa mafoko Mothofatso, tshwantshanyo, tshwantshiso, morumo, le moribo</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto Dikhutshwafatso, tiriso ya thanodi – ditlhakaina, diakeronomi, tlogelo ya tlhogo/karolo ya bofelo ya lefoko</p>

KGWEDITHARO 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<ul style="list-style-type: none"> Tlhagisa maikutlo a a tlhotlheleditsweng ke leboko Diragatsa leboko/ mela e e tlhophilweng <p>Barutwana ba</p> <ul style="list-style-type: none"> Ikatisa ka ditirwana tse difarologaneng tsa go reetsa le go bua Amanya leboko le maitemogelo a gago Supa/thaola moribo le morumo Tlhagisa maikutlho a a tsosolositsweng ke leboko <p>Supa mafoko a a dumang ka go tshwana</p> <ul style="list-style-type: none"> Ikatiso ya go tsenya poeletsomedumo, tshwantshanyo le maetsi mo tirisong. Diragatsa leboko/ temana e e tlhophilweng <p>Ela tlhoko</p> <p>Tekanyetso e e tswelelang ya go lthuta</p>			
<p>9-10</p>	<p>(TIRO YA MOLOMO)</p> <p>Go reetsa papatso e e buisetswang kwa godimo kgotsa go tswa mo seyalemyeng/thelebishini</p> <p>Ditirwana tsa matsenoponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> Ranola le go buisana ka molaetsa go akaretsa le mesola mo setlhangweng Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maitlomo le bareetsi/baamogedi ba setlhangwa <p>Tsaya karolo mo puisanong ya setlhopha ka dintlha tsa loago tse di amanang le dipapatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka mesola ya 	<p>Buisa papatso mme o arabe tekatlhologanyo ya puiso</p> <p>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> Ranola le go buisana ka molaetsa go akaretsa le mesola mo setlhangweng Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maitlomo le bareetsi/baamogedi ba setlhangwa <p>Barutwana ba</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maitlomo le bareetsi/baamogedi ba setlhangwa Tsaya karolo mo puisanong ya setlhopha ka dintlha tsa loago tse di 	<p>Go kwala papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa diteng tse di maleba le maitlomo le baamogedi Dirisa dtlhangwaponole boalo jo bo maleba jwa maitlomo Dirisa thutapuo le tlotlofoko e e maleba Dirisa puo ka boithamedi Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko Dirisa dikgato tsa go kwala Neela dikakanyo o dirisa dimmepe tsa tlhaloganyo Go tlhagisa ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko</p> <p>Mainagoboka, leitiri leemedi, dikutu</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo</p> <p>Thuanyi-sediri</p> <p>Mopeleto le matshwaopuiso: kutlho, phegelwana, phegelo, letshwao la potso</p> <p>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Ikatsetse go reetsa le go bua (Tlhopha e le nngwe go ikatisa)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsibogela ditaello ka tlhamalalo

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<ul style="list-style-type: none"> • loago • Botsa dipotso tse di maleba, o dirisa mokgwa o o siameng wa go botsa • dipotso, sekao, mang, efe, eng, leng, jang, goreng <p>Tekanyetso ya go ithutaipaakanyo ya puisetso godimo ELA TLHOKO: Tlhatlhobo ya tswetsetso ya go ithuta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • amanang le dipapatso • Buisanang ka mesola ya loago • Botsa dipotso tse di maleba, o dirisa mokgwa o o siameng wa go botsa dipotso, sekao, mang, efe, eng, leng, jang, goreng <p>Mekgwa ya go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisetso godimo/tlogela tsotlhe o buise • puiso-kaelo ka ditlhopho • puiso kopanelo • puiso ka sebedi • puiso ka nosi ya papatso <p>Buisetsa godimo ka kapodiso, segalo le tiriso ya puo e e tlhotlheletsang Lebelela sethangwa se se buisitsweng ka nosi/sebedi</p> <p>Go Buisa go ijesa monate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poko/naane e buisiwa letsatsi le letsatsi, metsotso e le 30 • Lebelela sethangwa se se buisitsweng ka nosi. • Amanya le botshelo 	<ul style="list-style-type: none"> • Go tlhotlha diphoso • Go kwala sethangwa sa bofelo • Go tlhagisa sethangwa sa bofelo • se se phepha se bonala/buisega <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ranola le go buisana ka molaetsa go akaretsa le mesola mo sethangweng • Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maitlhommo le bareetsi/baamogedi ba sethangwa <p>Barutwana ba Thanodi ya Mong: Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong</p> <ul style="list-style-type: none"> •Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le 	

DITIRO TSA TEKANYETSO E E SA TLHOMAMANG: MOPHATO 4 (Tekanyetso ya go lthuta)			
<p>Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua (Tiro Ya Molomo) Mefuta ya Ditirwana tsa Go Reetsa Le Go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipuisano mo phaposing borutelo • Metlotlo • Dingangisano 	<p>Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go buisa letsatsi le letsatsi • Dikgato tsa go buisa • Puietsogodimo le mekgwa e mengwe ya go ruta • Ditirwana tsa Tekatthalogayo (Go buisa go goTlhaloganyegang) • Ditirwana tsa Dikwalo go tswa mo ditlhangweng tse di farologanyeng tse di rutilweng le go ithuta. 	<p>Ditirwana tsa Go Kwala el Go Tlhagisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato go Kwala • Tshobokanyo • Go dira ditemana • Go Kwala Boithlamedi • Ditlhangwa tsa Tiriso 	<p>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta ya Ditirwana tsa Dipopego Tsa Puo Le Melawana di ikamanye/nyalane le mofuta ea setlhangwa
<p>Tekanyetso e e sa tlhomamang kgotsa e e Tlhomameng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhatlhobo e e sa tlhomamang e tshwanetse go dirisetswa go kaela ditaello le ditshono tsa go phekola le go nonofisa • Tiriso ya dipotso, dipuisano le tebelelo; tlhatlhobo e e sa tlhomamang e kgona neela morutabana ka thebolo ya potlako • Tlhatlhobo ya go lthuta e tshwanetse go nna e e tswelelang • Tlhatlhobo ya go lthuta ya botsweledi e baakanyetsa tlhagiso ya Tiro ya Molomo ka Kgweditharo 4 			
MOPHATO 4 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG YA KGWEDITHARO 3 TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7 – TIRO YA MOLOMO			
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6 –BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgato 1: Patlisiso (Maduo: 10) • Kgato 2: Go kwala (Maduo: 30) <p>Maduo Otlhe (40) Boithlamedi jwa go kwala Porojeke bo tla ikaega ka NNGWE ya melebo/dikwalo tse di rutilweng le go ithutiwa: Poko/Naane/Terama/Kgangkhutswe</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Tlhagiso ya Porojeke ka molomo (Maduo: 20) • Maduo Otlhe (20) • Simolola Tiro ya Molomo mo Kgweditharo 3 mme o konosetse ka Kgweditharo 4, fa maduo a rekotiwa • Go tshwanetse ga nna le mefuta e e farologanyeng ya ditlhangwa go ralala mephato • Tlhatlhobo ya go lthuta ya botsweledi e baakanyetsa tlhagiso ya Tiro ya Molomo ka Kgweditharo 4 • Tshitshinyo ya go fetolela maduo a mephato go 4-6 • 80% (Tekanyetso e e Tlhomameng) le 20%(Tlhatlhobo) 	

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
1-2	<p>(TIRO YA MOLOMO) Go reetsa kgangkhuswe Ditirwana tsa matseno: Ponelepele, Supa baneelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsa le go amanya sethangwa le botshelo jwa gago • Araba dipotso tsa molomo • Supa/tlhaola dintlha tse di kgethegileng • Tlhomama mo setlhogong Neela pegelo ka poloto, maitshetlego • (lefelokgang le nako), le baanelwa • Araba dipotso ka molomo tse di malebana le kgangkhuswe • Bua/tlotla kgangkhuswe gape • Reetsa le go bua ka moo se amanang le botshelo jwa gago ka teng • Supa/tlhaola dintlha tse di kgethegileng • Tshgetsatsa setlhogo • Supa/tlhaola le go tshwaela ka moanelwamogolo, poloto le maitshetlego, (lefelokgang le nako) • Araba dipotso ka molomo go tswa mo setlhogong • Bua/tlotla kgangkhuswe gape <p>Tsaya karolo mo dipuisanang tsa ditlhophu. Ditirwana tsa matseno Ponelepele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhaola dikakanyokgolo le dintlha tse di totobetseng/kgethegileng • Neela pegelo • Amanya kgang le botshelo jwa gago • Buisanang le go neela dikakanyo 	<p>Go buisa kgangkhuswe Pele ga puiso Ponelepele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</p> <p>Go buisetsa go Tlhaloganyana Go ithuta Dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa/tlhaola le go tshwaela ka moanelwamogolo, poloto lemaitshetlego, (lefelokgang le nako) • Neela mabaka ka bodiragatsi jwa baanelwa • Tlhaloganyana tlotlofoko Supa/tlhaola dikakanyokgolo le dintlha tse di kgethegileng Supa le go tlotla boleng mo setlhogong <p>Go reetsa kgangkhuswe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelepele • Supa baneelwa • Gakologelwa dintlhakgolo • Araba dipotso tsa molomo <p>Tekatlhaloganyano ya Theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go tlotla kgang gape • Boeletsatsa ditiragalo go ya ka tatelano e e maleba ka go di tlotla • Neela maina a baanelwa sentle • Buisa/tlotla ka tlotlofoko go tswa mo setlhogong se se buisitsweng <p>Lebelela setlhogong se se buisitsweng ka nosi Tlotla ka ga setlhogong/kgangkogolo mo dipolelong di le 3 go ya go 5</p>	<p>Go kwala kgangkhuswe Dirisa sebopego se se napgetseng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa foreimi/lethomeso le le maleba • Tlhophu diteng le setlhogo se se maleba • Dirisa setlhogo le polelo ya setlhogo go bopa ditemana tse di lomaganeng • Gokaganya ditemana ka go dirisa makopanyi le dipolelwana • Dirisa tlotlofoko e e farologaneng • Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso tse di maleba mo gare ga ditemana <p>Dirisa thanodi go sekaseka le mopeleto le godisa bokao jwa mafoko Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neela dikakanyo o dirisa dimmepe tsa tlhaloganyano • Go tlhagisa ditlhagisa tsa ntlha • Go boeletsatsa • Go Tlhotlha diphoso • Go kwala setlhogong sa bofelo • Go tlhagisa setlhogong sa bofelo se se phepa se bonala/buisega, ka diphatlha tse tshwanetseng <p>Kwala mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ka bowena/kgotsa mo loboteng lwa mafoko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa thanodi gogodisa/nonofisa mopeleto • Dirisa logong/dikarata kgweetsa/tsamaisa/laola dikgato tsa go buisa. • Tlotlofoko 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko Matlhalosi a felo, dipaka, maemedi, makopanyi, mainatota le mainagotlhe, marui, masupi (tsepamisa mo ditlhotong tse di rutilweng)</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo Polelwana tlhalosi, polelwana ya lediri</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso Tlhakakgolo, khutlo, phegelwana, kgaoganyo ya mafoko</p>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
	<ul style="list-style-type: none"> Tsaya karolo mo puisanong ya setlhopha, seka: dintlha tse di amanang le kgang Refosana ka go bua Nna/tlhomama mo setlhogong Botsa dipotso tse di maleba Tshegetsa puisano Tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go ba utlwelela le go ba tlotla Neela kitsiso/e e naleng tlhaloganyo e bile e lekalekana <p>Go reetsa kgangkhuswe</p> <ul style="list-style-type: none"> Setlhangwa go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana Ditirwana tsa matseno: ponelopele Supa baneelwa Gakologelwa dintlhakgolo Araba dipotso tsa molomo <p>Tekatlhaloganyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> Go tlotla kgang gape Boeletsa ditiragalo go ya ka tatelano e e maleba ka go di tlotla Neela maina a baanelwa sentle <p>Tlhatlhobo ya go lthuta – go ipaakanyetsa tlhagiso ya Molomo</p>	<p>Tlhagisa maikutlo</p> <p>Mekgwa ya go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Puisetso godimo/tlogela tsotlhe o buise Puiso-kaelo ka ditlhopha/ Puiso kopanelo/puiso ka sebedi puiso ka nosi ya leinane/dikinane, dinoolwane <p>Go buisa go ijesa monate:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le 30 		
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: TIRO 7: TIRO YA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> Puisetsogodimo (Maduo: 20) <p>Simolola ka tiro e, mo kgweditharong ya ntsha mme e wediwe mo kgweditharong ya bobedi fa maduo a rekotiwa.</p>				
3-4	<p>Go reetsa motshameko/terama e buisetswa kwa godimo go tswa mo seyalemoyeng, thelebishene</p> <p>Ponelopele go tswa mo setlhogong</p>	<p>Go buisa motshameko/terama le go feleletsatlatsa tekatlhaloganyo ya go buisa:</p> <p>Pele ga puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ponelopele go tswa mo setlhogong Dirisa ditogamaano tsa puiso 	<p>Go kwala mmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopha baanelwa ba ba maleba Rulaganya mmuisano o o kgodisang Dirisa sebopego se se 	<p>Kgato ya go dira ka mafokoMainagoboka, leitiri leemedi, dikutu</p> <p>Kgato ya go dira ka dipoleloThuanyi sediri</p>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
	<ul style="list-style-type: none"> Boeletsa pono ya terama ka go e tlotla ka tatelano Neela maina a badiragatsi ka nepo Etsisa modiragatsi kgotsa boemo jo bo itsegeng/ itsagalang Tlhopho diteng tse di maleba Dirisa dintlha ka nepo Tlhagisa dikakanyo le maikutlo Tlhomama mo setlhogong Supa kitso ya dipharologanyo tsa loago/ <p>Ikatisetse go Reetsa le go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> (tlhopho ikatiso e le nngwe ka letsatsi) Diragatsa poko kgotsa pina e bonolo Tshameka motshameko wa puo o o bonolo Neela le go latela ditaelo le dikaelo tse di bonolo Tlotla gape kgang e o e utlwileng Tsibogela ditaelo ka tlhamalalo Neela le go latela ditaelo/dikaelo tse di bonolo Tlotla kgang ya gago Tlotla kgang e o e utlwileng <p>Etsisa modiragatsi</p> <p>Tlhatlhobo go lthuta – Ipaakanyetso ya Tiro ya Molomo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Supa kgangkgolo Buisanang ka badiragatsi le maitshetlego Tlhalosang dikakanyo le maikutlo a a tlhohthediwang ke setlhangwa Buisanang ka dipopego tsa setlhangwa segolo matshwao a puo le letlhomoso <p>Go ikatisa go Buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisetsa godimo – o dirisa tse dilatelang ka tshwanelo/ maleba kapodiso, tlhagiso le segalo Puiso- kaelo ka ditlhopho/ <p>Puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi</p> <ul style="list-style-type: none"> Puiso: Terama Puiso-kaelo ka ditlhopho/ Puiso kopanelo/puiso ka sebedi/ Puiso ka nosi: Lebelela setlhangwa se se buisitsweng ka nosi <p>Mekgwa ya go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Puisetso godimo/tlogela tsotlhe o buise/ Puiso- kaelo ka ditlhopho/ Puiso kopanelo/puiso ka sebedi/ puiso ka nosi ya leinane/dikinane, dinoolwane <p>Go buisa go ijesa monate</p> <ul style="list-style-type: none"> Go buisa padi/ padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le30 	<ul style="list-style-type: none"> nepagetseng Dirisa puo-sebui ka nepo Dirisa tlotlofoko e e farologaneng Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puiso le sebaka se se maleba Rekota mafoko le bokao mo thanoding ya gago <p>[Go kwala: mmuisano]</p> <p>Rekota mafoko le bokao</p> <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro/ pele ga go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa mmapa wa thaloganyo go ala/tlhomea dintlha Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le Go tlhagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</p> <p>Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto. (Thala/tiriso ya mfoko mo polelong/tlhaloso ya kgotsa bokao jwa mafoko)</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelolepele/kgatelopele ya barutwana</p>	<p>Mopeleto le matshwao a puiso: kutlo, phegelwanaphegelo, letshwao la potso</p>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
5-6	<p>Reetsa le go buisana ka dikgang tsa ga jaanong go tswa mo lokwalodikganeng/makasini</p> <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelopele • Reetsa dintlha tse di totobetseng/kgethegileng • Supa/tlhaola molaetsamogolo • Amanyana tshedimotsetso le botshelo jwa gago • Buisanang ka dikakanyokgolo le dintlha tse di totobetseng/kgethegileng • Buisanang ka boleng jwa setso, loago le setho mo setlhangweng • Ditirwana tsa matseno • Ponelopele <p>Reetsa dintlha tse di kgethegileng</p> <p>Supa/tlhaola molaetsamogolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amanyana tshedimotsetso le botshelo jwa gago • Buisanang ka dikakanyokgol le dintlha tse di totobetseng/kgethegileng • Dirisa setlhangwa sa tshedimotsetso go tsibogela • Buisanang ka boleng jwa setso loago le setho mo setlhangweng • Tsaya karolo mo dipuisanong tse di kgwedwang ke morutabana mo phaposi-borutelong <p>Tlhagisa puo e e sa ipaakanyediwang</p> <p>Tlhapha diteng tse di maleba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa tshimologo, bogare le bokhutlo • Tlhomama mo setlhogong • Dirisa thulaganyo ya dikakanyo e e kgodisang/kgotsotsang 	<p>Go buisa athikele ya lokwalodikgang/makasine</p> <p>Pele ga puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa <p>Go buisa go go tlhaloganyegang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditogamaano tsa go buisa tse di farologaneng, sekao. go okola dintlha, tlodisa matlho, o dirisa kitso ya kgale • Dirisa dikgangkgolo, melathoko, temana go araba dipotso tsa: Mang, Eng, Kae, Leng, Jang le Goreng. • Buisana ka dikgang kgolo • Buisanang ka dikakanyokgolo le dintlha tse di totobetseng/kgethegileng • Tshwaela ka tlhopho ya ditshwantsho mo setlhangweng <p>Buisanang ka tlotlofoko e ntšhwa go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng</p> <p>Lebelela setlhangwa se se buisitsweng ka nako ua puiso ka nosi/sebedi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bua/tlotla ka naane/tlalosa dintlha kgolo • Tlhagisa <p>Go Buisa go ijesa monate</p> <p>Buisa padi letsatsi lengwe le lengwe metsotso e le 30</p> <p>Lebelela setlhangwa se se buisitsweng ka nosi</p> <p>Go buisetsa go ijesa monate</p>	<p>Go kwala tshobkanyo ya lokwalodikgang</p> <p>Dirisa ditlhogokgang, mokwadi wa athikele, temana e simololang, dikarabo tse di arabang dipotso tse:</p> <p>Mang, eng, kae, leng, le goreng/jang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophang diteng tse di maleba • Dirisa lethomeso le le maleba • Kwala ditlhogokgang/setlhogo • Rulaganya ditiragalo sentle. • Dirisa tlotlofoko e e maleba • Aakanya mopeleto ka go dirisa thanodi <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala • Go kwala setlhangwa sa nthla • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa Thanodi ya Mong <p>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditlhaloso le bokao jj. <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelolepele/kgatelopele ya barutwana</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko</p> <p>Madiri – madiritota, lediri lefetedi le lefeledi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Sediri, sedirwa, thuanani sediri, dipakajaanong</p> <p>Mopeleto le matshwaopuiso</p> <p>kutlo, phegelwana, phegelo, letshwao la potso, letshwao la tsiboso jj.</p>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
	<ul style="list-style-type: none"> Dirisa puo ya mmele, kemo le dikgono tsa tlhagiso, sekao, go lekanyetsa bonako, modumo le sebaka Tlhatlhobo ya go lthuta – go ipaakanyetsa tlhagiso ya Molomo			
TEKANYETSO E E TLHOMAMENG (TIRO 8) ●Setlhangwa sa tirisano: (tse dikhutshwane tse 2 kgotsa se le 1 se selelele: Maduo: 10) E kwalwe pele ga teko e e etsweng tlhoko				
7-8	Poeletso Tlhatlhobo e e tlhomameng: Tiro ya molomo			
9-10	DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9: TEKONG E E LEKANYEDITSWENG KWA SEKOLONG (Tsi bogelo ya setlhangwa: Maduo: 40) <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Setlhangwa tekatlhaloganyo se se buisiwang/se se sa buisiweng (Maduo: 15) Potso 2: Tekatlhaloganyo ka ga setshwantshopono (Maduo: 10) Potso 3: Go kwala tshobokanyo (Maduo: 5) 			

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E SA TLHOMAMANG (TEKANYETSO YA GO ITHUTA)			
Ditirwana tsa go reetsa le go bua <ul style="list-style-type: none"> Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua 	Ditirwana tsa go buisa le go lebelela <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa puiso Ditirwana tsa go buisetsa kwa godimo Ditirwana tsa tekathaloganyo ya puiso Ditirwana tsa dikwalwa go tswa dikwalweng tse tharo mo kgweditharo tse pedi 	Ditirwana tsa go kwala le go tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Tshobokanyo Tlhamo Ditlhangwa tsa tirisano 	Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana ya Tirisano <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana

TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TTEKANYETSO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 4

TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: TIRO 7: TIRO YA MOLOMO <ul style="list-style-type: none"> Puisetsogodimo (Maduo: 20) <p>Simolola ka tiro e, mo kgweditharong ya ntlha mme e wediwe mo kgweditharong ya bobedi fa maduo a rekotiwa</p>	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: TIRO 8: GO KWALA <ul style="list-style-type: none"> Setlhangwa sa tirisano (Maduo 10) <p>E kwalwa pele ga teko e e lekanyediwang kwa sekolong</p>	TTEKANYETSO E E TLHOMAMENG: TIRO 9: TEKO E E EKANYEDIWANG KWA SEKOLONG <p>TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo: 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Tekathaloganyo ya puiso (Maduo: 15) Potso 2: Setshwantshopono (Maduo: 10) Potso 3: Tshobokanyo (Maduo: 5) Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (Maduo: 10)
--	--	---

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG

TSAMAO YA NGWAGA	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG
TEKANYETSO KWA SEKOLONG	TLHATLHOBO
TEKANYETSO E E TLHOMAMENG 6 <ul style="list-style-type: none"> Tiro ya Molomo: 1 (Puisetso godimo go kgabaganya dikgwedi di le thataro tsa ntlha tsa ngwaga) Ditiro tsa go Kwala: 3 Tsibogelo ya ditlhangwa: 1 Tlhatlhubo e e laolwang: 1 Seetebosigo 	<ul style="list-style-type: none"> Tiro ya Molomo 1 – Tlhagiso ya Porojeke ka molomo (mo semesetareng) Go kwala ditlhangwa tsa Tirisano: 1 Tlhatlhubo e e lekanyediwang kwa sekolong: 1 Bofelo jwa ngwaga